



Motshameki yo o kgethegileng



Erlina Makhalemele



Mosidi ke mosetsana yo o itumelelang bolo ya dinao. Koko wa gagwe o ne a sa itumelele seo.





Mosidi o ne a itumelela le go lebelela thelebišene ga e tshameka. O ne a kopa rraagwe go mo rekela ditlhako tsa go tshameka kgwele ya dinao.



O ne a tshameka mo lebaleng le basimane.
Basimane ba ne ba sa tshameke sentle le
ene, ba ne ba mo kgorometsa.





Mosidi o ne a ikgomotsa ka go tshamekela
mo lebaleng la gaabo. Abuti wa gagwe a
tshameka le ena go mo rotloetsa.



Kwa gae koko o ne a mo omanya ebile a mo kgoreletsa. A bua gore o tlele go fitlha ditlhako tsa go tshameka bolo ya dinao.







Mosidi o ne a galela basimane fa ba tshameka bolo ya dinao. A tseno mo lebaleng ka mafega. O ne a batla go tshameka ka pelo ya gagwe yotlhe.



Se, se ne sa galefisa basimane. Ba ne ba
bua ka ene le go feta. Fela Mosidi a se fele
pelo.





Mosidi a nna a ikgomotsa ka go tshameka
kwa gaabo le ga a ntse a kgorelediwa. A
ikgomotsa le fa a tshameka a le nosi.



Ka letsatsi le lengwe, sethlopha sa tlhoka motshameki, Sa kopa Mosidi go tsena mo lebaleng go tla go tshameka.





Mosidi o ne a taboga lebala lotlhe a le mafolofolo. Mosidi a nosa ntlha ya go fenyha, babogedi ba goelega leina Mo....si...di! ka boikgantsho.



Go simolola letsatsi leo, basimane ba itumelela go raga bolo le ena. Ba amogela gore Mosidi ke motshameki wa bolo ya dinao.





Mosidi o ne a fiwa sekgele sa tlotlo. Abuti wa gagwe o ne a le teng go mo rotloetsa. Koko wa gagwe le ena o ne a itumetse thata. O ne a lebetse gore o ne a sa batle fa Mosidi a tshameka bolo ya dinao le basimane.



Mosidi a ratiwa mo bolong ya dinao.
Basimane ba itumelela go tshameka le
Mosidi.





Baagi ba motse ba ne ba le motlotlo ka mosetsana yo a ragang bolo ya dinao le basimane. Bagodi ba rata go bona mosetsana yo o ragang bolo le basimane.



Mosidi e ne e le motshameki wa bolo wa ka metlha. Ga a se teng mo lebaleng, setlhopha se ne se ikutlwa se sa felela.

